



Uhapšen Dikapriov polubrat

■ Adam Ferar (43), polubrat hollywoodskog glumca Leonardara Dikaprija, uhapšen je u Tekasu zbog prekršaja povezanih sa drogom. Po izveštajima "Radaronline", Adam je uhapšen na osnovu dvije potjernice, zbog posjedovanja droge i krade, a koje je izdala policija u Los Andelesu. Adam i Leonardo su zajedno odrasli. On je osamdesetih godina glumio u TV seriji "Galaktika", što je kod tada mlađeg Leonarda učvrstilo



odluku da želi da se bavi glumom. Anonijni izvori tvrde da Adam i Leonardo posljednjih godina uopšte nisu bili u kontaktu nakon žestoke svade. Njihova majka Pegi se udala za Adama, voga oca kada je Leonardo, zvijezda filma "Titanik" i "Plaža", imao samo godinu dana.

PJEVAČA MAJKLA HAČINSA



Majkl i Pola sa kćerkicom Tjaiger Lili i prijateljicom




ORLANDO BLUM Ljubav sa Francuskinjom

■ Glumac Orlando Blum nije dugo tugovao za manekenkom Mirandom Ker, pa je zamjenju pronašao u francuskoj glumici Nori Arnezder. Par se Los Andelesom vozio na motoru, a onda se uputio na večeru. Izvori potvrđuju da su golupčići sjedili u zabačenom separaju u restoranu, kako ih niko ne bi uzneniravao. Arnezderova je glumila u filmu "Sigurna kuća" sa Denzelom Vašingtonom.

IVANA MIHIĆ Radila bi mjuzikl za Kokićevu

■ Poznata glumica Ivana Mihić na Twitteru je pohvalila pop pjevačicu Anu Kokić za njen nastup u šou "Tvoje lice zvuči pozato" i kazala kako bi voljela da je vidi u nekom mjuziklu. "Da imam položaj, odmah bih ovde postavila mjuzikl i napravila šou za tebe. Tako da rade u razvijenom svetu", navela je poznata glumica.



VEZA Rijana ponovo sa Drejkom

■ Pjevačica Rijana vratila se bivšem dečku Drejkom. Nepoznati izvor izjavio je da se njih dvoje ponovo druže, ali da nisu spremni da se upuste u ozbiljnu vezu, bar ne još. "Rijana i Drejk su u vezi koju mnogi muškarci prželjkuju. Nije ozbiljno, ali ima puno seksa. Vidaju se i zadovoljavaju potrebe", istakao je izvor.

podrže ga ako rezultati rasprave o starateljstvu u Londonu budu neuspovoljni. Međutim, zadnje noći svog života Hačins je, po riječima Vilsonove, bio promjenjivog rastpoloženja dok je diskutovao o sudskoj proceduri. Pili su vodku, pivo, šampanjac i koktele.

Geldof je primio od Majkla dva telefonska poziva, prvi oko 5.30 ujutro. On je Hačinsa brzo skinuo s linije, obećavši da će ga nazvati kasnije, a Pola je Majkla zvala oko osam minuta kasnije i saopštila mu da je ročište odloženo na 17. decembar. Majkl je, kako je pričala, "zvučao očajno" jer je to značilo odlaganje njegovog vidića sa kćerkom pošto je bend trebalo da započne veliku turneju. Tada je Majkl drugi put pozvao Geldofa, zatim svoju menadžerku u Njujorku. Tog jutra dva poziva od Hačinsa primila je i Mišel Benet, njegova bivša djevojka iz perioda kada nije bio zvijezda, koja mu je ostala najvjerniji prijatelj. Prva poruka bila je na telefonskoj sekretarici i Majkl je, kako kaže, zvučao pijano, a drugi put je "plakao i zvučao veoma uzrujano". Benetova kaže da Hačins nikad nije spominjao samoubistvo.

Njegovo beživotno tijelo prednaden je u 11.50, bio je gdje i ležao izravna sobe, a kako navodni islijednik, Hačins se očigledno ob-

jesio o sopstveni kaiš. "Uzrok smrti je vješanje. Uzrok smrti nije uključena druga osoba, pa formalnom istragom ništa ne bismo postigli", napisao je islijednik u ovom slučaju i zaključio da je "slučaj jasan: samoubistvo".



TVRDNJE
**Islijednik napisao
da u smrt nije
uključena
druga osoba**

Psihijatar koji je razgovarao s njim mjesec dana pred smrt ističe da nije bilo nikakvih nagovještaja da bi roker mogao da izvrši samoubistvo, premda mu je bio propisan prozak zbog depresije.

Nepune tri godine kasnije, na deseti rodendan svoje najmlade kćerke iz brača sa Geldofom, pronadena je mrtva u Jeits, koja se preporodila heroinom.

Starateljstvo nad Tjaiger Lili, kćerkom Majkla i Pole, dobio je Geldof, uz saglasnost Majklovih roditelja: da bi djevojčice odrasle zajedno.

IAKO POSTOJI, DISKRIMINACIJA LGBT OSOBA NA RADNOM MJESTU OSTAJE NEPRIJAVLJENA

Iz straha od odmazde ne idu dalje od NVO



Jednakost: U udruženjima iz BiH napominju da je princip jednakog postupanja, posebno kad se radi o jednakim mogućnostima na radu, jedna od temeljnih vrijednosti EU

SARAJEVO - Iako je prisutna diskriminacija LGBT osoba na radnom mjestu, prijave tih slučajeva ne idu dalje od nevladinih organizacija jer se pripadnici ove populacije boje pa se ne obraćaju pravosudnim organima, istakli su u nekoliko bh. nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Kao razlog tome navodi nepravilne i duge sudske postupke, nepoznavanje pa i neprovodenje Zakona o zabrani diskriminacije, kao i otklon gradama prema LGBT osobama. Rješenje vide u promjeni svijesti građana, mogućnost zaštite identiteta LGBT osoba u postupcima i upoznavanju javnosti o ovom zakonu.

Vladana Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra kazala je da su prošle godine imali prijavljen slučaj da je LGBT osoba (lezbijka, gega muškarac, biseksualna i transsredna osoba) izbačena sa radnog mjeseta, uz prijetnje i uvrede, te dva prijavljena slučaja diskriminacije pri zapošljavanju.

"Uglavnom nama prijave te slučajevi, ali ne idu dalje jer se

boje to učiniti", rekla je Vasićeva i dodala da smatra da nema slučajeva pokretanja tužbi jer su postupci nepravilni pa se teret dokazivanja prebacuje na žrtvu.

Emir Precanović, direktor udruženja "Vaša prava BiH", kaže da su imali prijavljenih slučajeva po vrste diskriminacije, pa i pokrenutih sporova, ali se nakon ulaska u postupak spor nije vodio po osnovu diskriminacije LGBT osoba.

"Većinom se u spor ulazi na osnovu povrede prava radnika u radnom odnosu iako se ta osoba deklarisala kao LGBT osoba", dodao je Precanović.

Smatra da se čine mali koraci na provedbi Zakona o zabrani diskriminacije, a da je problem i u postojanju "sile jačege" te se oni koji bi ih na sud boje odmazde.

U susjednim zemljama se pak bilježe pomaci. Po Izveštaju o položaju LGBT osoba na radnom mjestu u BiH, koji je uradio u Sarajevski otvoreni centar, u Hrvatskoj je u julu 2012. godine, godinu prije nego će ova država postati članicom EU, donesena prva pozitivna presuda zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije. Presudu je domio Općinski sud u Varaždinu u slučaju Darija Krešića, zaposlene na tamošnjem Fakultetu organizacije i informatike. Sud je zabranio fakultetu sprečavanje napredovanja Krešića. Nedavno je i u Srbiji donesena prva pravosuđna presuda koja se tiče diskriminacije na radnom mjestu zbog drugačijeg seksualne orijentacije u slučaju M.A., kojeg je njegov kolega D.K. duže vrijeme vrijedao i prijetio mu. Presudom je naloženo da isplata odštete za pretrpljene duševne bolove.

U udruženjima iz BiH napo-

minju da je princip jednakog postupanja, posebno kad se radi o jednakim mogućnostima na radu, jedna od temeljnih vrijednosti EU, kojoj BiH teži, te da je pravo EU u pogledu zaštite prava LGBT osoba upravo prošlo u oblasti zabrane diskriminacije na radnom mjestu.

"Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, BiH se obavezala uskladiti svoje zakonodavstvo sa pravom EU", podsetili su iz udruženja.

U Institutiji ombudsmanna za ljudska prava BiH kažu da se pripadnici LGBT populacije rijetko odlučuju za pokretanje postupka i pred ovom institucijom, što je vjerovatno rezultat straha zbog reakcije na objelodanjanje seksualne orijentacije. Istakli su i da sudovi imaju mogućnost izricanja težih kazni za krivična djela počinjena iz mržnje.

Saliba Duderija, pomoćnica ministra za ljudska prava BiH, naglašava da postoji zakonski okvir koji zabranjuje diskriminaciju i može se tražiti zaštiti privatnosti, ali i poručuje da je potrebno podnijeti prijave i tražiti pomoći.

"Ako ne znamo kome treba pomoći, kako ćemo mu pomoći", dodala je Duderija i istakla da treba edukativni javnost, imati dijaloga emisije i slične pristupe koji bi većinu oslobođio predrasuda spram LGBT osoba, ali za to treba vremena.

(Ovaj članak je napisan uz pomoć Evropske unije. Sadržaj članka je isključiva odgovornost Fondacije "Heinrich Böll". Ureda za BiH, Fondacija CURE i Sarajevskog otvorenog centra i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovište Evropske unije.)

NN